

**Mawuviwo, dukɔ, si wotia**  
 traduit de « Enfants de Dieu, race choisie »

The musical score consists of two staves of music in common time (indicated by a 'C'). The top staff uses a treble clef and the bottom staff uses a bass clef. The tempo is marked as 60. The lyrics are written below the notes in Yoruba. The first section of the song is shown here.

1. Ma-wu-vi - wo, du - kɔ, si wo - tia, Na dzi - fo - nɔ - nɔ gbe - de -  
 ka, Mi-na mí-a-do dzi - dzɔ-ha - wo qá Le míaf'a - gbe Na - la ñku me.

2. Dzikuvivo tso dzɔdzɔme ke,  
 Míeku tsí mía nuvðwo me ;  
 Edé mí kple efe ñusé tso  
 Nublanui dziŋo gã la me.
3. Exø mí fle to 'fe Tenuvi,  
 Si ku hefɔ de mía ta dzi,  
 Efe Gbogbo Kókoe la xøna  
 'Fe lõlõnuwo ve na mí.
4. Yesu me, míeyø ne be Fofø,  
 'Ya yø mí be lõlõviwo ;  
 Míekpøa belélé manyagbløwo  
 Le 'fe gbesiagbe lõlõ me.
5. Naneke mate ñu klã mí qá  
 Tso 'fe lõlõ matrø ñu o ;  
 Ðeke, le dzifo loo anyigba,  
 Si amã mí tso egbo o.
6. Domenyinu dzifotø nyuia ðe  
 Si wofle kple Kristo fe vu  
 Nye numamã nyui, tøxø na mí  
 L'egbo yi mavømavo me.
7. Woakafu wò na møkpøkø sia.  
 Fofø Kókoe, ñkeke, si dzi  
 Yesu ahe mí yi dzifo kple  
 Dusé gã, na ne wòava bla.